

Privredno - kulturne  
motive  
za Sjever. Dalmaciju

# GLAS

Godišnja pretpisata za članove Matice 24 din.  
za nečlanove din. 36.  
Pisma i novac slati na adresu:  
Sibenik, poštanska pregrada br. 30.

Шибеник 14 Новембра 1935  
БРОЈ 214. ГОДИНА VII

Власник «Privredno-kulturne Matice za Sjever. Dalmaciju»  
Уредник PAVLE ZELIĆ  
Телефон бр. 24. — Број чл. таџна 38,242.

## НАШ ПУТ У НАРОДНОМ ПРЕПОРОДУ

Савез здравствених задруга у свом прогласу каже: „Рат привреднога, просвјетнога, здравственога, културног и социјалног препорода народа већ је јасно обиљежен и по селима Сјеверне Далмације“.

Док се је до овога дошло морале су се многе препреке савладати. У првим почечима морали смо доказивати да има услова и да се може и код нас нешто радити у народу. А кад се је рад упутио морали смо се борити са политичарима, који су господарили са свима народним установама, за самосталност задужнога покрета, који су они трпили и помагали само у том случају ако су могли рачунати на неку корист за себе од тога. Па смо се морали борити за равноправност села и вароши и доказивати способност сељака и њихово право да своје послове узимају у своје руке. Изнад свега морали смо се борити за слободу савести и слободу мисли — јер без слободе и независности у задужноме раду не може бити ни говора о успјеху. Они који су нам своју помоћ обећавали — или своју ријеч нијесу одржали (као готово све наше Општине), или су је правили овиском о ропском служењу и подложности.

Али из свих тих првих тешкоћа изашло се је, и ми данас можемо говорити о многим примјерима и о разним облицима рада у народу. Многи појединци, знани и незнани, ту су уложили безброј напора, али сада су успјеси већ внатни и видљиви. Још и сада се мора борити са знатним препрекама, али пут је прокрен, и у многим селима већ се опажаједан препород не само у пројави менталитета него и у материјалним успјесима рада.

Све је то проведено на задужној основи, и многоbrojne чињенице учврстиле су код нас вјеру код многих људи, да је задугарство било и остаје најуспјешнији начин рада у народу. Задужни збор у Кину обновио нам је сјећање на задужни

конгрес у Кину, који се је одржао 1912 године, и на којем је исто као и некидан било много сељака, учитеља, свештеника и остale народне интелигенције. Некидашњи збор још је потпунији, јер је на њему први пут појављују и наше жене — задугарке и задужна омладина. За нас остају и данас као онда ријечи Онисима Поповића — симбол задужнога рада: „Погледајте како лијепе и снажне водене слапове састављају окупљене капи воде, а како се у нишавилу губе све оне капи које се одвајају!?

Ми данас укупно узеши — више нијесмо осамљена нејач. С нама су многи изабрани људи свих занимања и положаја, јер задугарство — нарочито здравствено задугарство — обухвата сва питања народног живота и док се све друго руши и пропада — задугарство се сигурно подиже на основама и особинама наше народне душе, искуства, потреба и међусобне помоћи и сарадње, коју ништа друго не може надокнадити и замјенити.

За нас је задугарство толико важно и неопходно, да је г. др. Стеван Иванић из душе свих задугара говорио, кад је упутио ријеч свима онима који долазе у народ као његови пријатељи, да их треба увијек јавно запитати: „Какав је твој однос према задугарству и што си урадио за задугарство?“ А помоћ и однос према задугарству не смије бити по некој снисходљивости, милостињи и туторству, него начин одуживања једног великог дуга народу, осјећајући радост што се то може урадити. Задугарство ће увјек наћи свој прави самостални пут, као што се вода бистри у своме теку, служећи само својим циљевима, а начијим другим плановима и интересима. Ко је прави пријатељ народа, тај мора бити пријатељ самосталног и независног задугарства, и оно се као таково мора без услова помагати, јер оно је пунолјетно како је и на збору речено, и само ће одбацити —

## Sa zadružnog zбора u Kninu

Zadružni zbor održao se je u Kninu 3. novembra, a u subotu 2. novembra prtkonferencija, na kojoj su učestvovali gg. dr. Stevan Ivanović, dr. Vid Gaković, dr. Bojan Pirc i Dragutin Đenadić, članovi uprave Saveza zdravstvenih zadugara iz Beograda, te delegati zdravstvenih zadugara u Dalmaciji i veći broj istaknutih zadugara, učitelja i sveštenika.

Prtkonferencijski predsjednik je predsjednik zdravstvene zadugare kninske, kao domaćin.

Na ovom sastanku govoreno je o načinima u zdravstvenom zadugarstvu kako se sam narod aktivira za vođenje svih svojih poslova — zdravstvenih, privrednih, prosvjetnih itd. na zadružnoj osnovi, jer je takav sav naš razvoj, osnovan na psihološkim, društvenim i privrednim osobinama i odnosima našega naroda.

Naročito se je pokazao uspešan zadružni rad sa ženama, u zdravstvenom, prosvjetnom i privrednom pogledu. Isto tako i sa zadugarskom omladinom na selu.

S obzirom na važnost saradnje učitelja i sveštenika u zdravstvenim zadugama, objašnjeno je da je ovo svestran rad, u kojem narodna inteligencija najuspješnije delovati, ali ne treba da pretenduju da budu vodiči nešto saradnici.

Zadugarstvo mora biti živ organizam, koji se razvija i napreduje samo ako su zadugari u stalnoj saradnji sa svojom zadugom.

U zdravstvenom zadugarstvu po našim selima najvažnije je da seljak postane središtem člavnoga rada i aktivnosti zadružne, uz pomoć i saradnju narodne inteligencije.

у слободи — све што му је туђе и штетно.

Ako се до kraja сретно сврше преговори, па ако се код нас изврши подјела рада просветног, здравственог и привредног, у којем ће Здравствени савез, Привредna задугa — савез, и Матица са својим „Гласом“ значити тројство јединственог рада — успјех ће бити потпун и свестран. Тада ће све наше установе: задуге свих облика, просветни, сокolski, kulturni, и привредни рад свих друштава и устава — у међусобnoj сарадњи и помагају остварити потпуни народни препород у Сјеверној Далмацији, као један покрет, изнад свих разлика и промјена, које у себи носе данашња муна времена, судбоносна за наш опстанак и развитак.

Posebno raspravljalo se je o organiziranju novih zdravstvenih zadugara, sa sjedištem na selima, na području zdravstvene zaduge kninske, koja sa sedanjim djelokrugom obuhvata 30 hiljada stanovnika.

Poslije svestrane diskusije o svim pitanjima, sa delegatima Saveza i zaduga utanačen je raspored, po kom će se voditi sutrašnji zadružni zbor.

Dnevni red zadružnog zborova

I.

Oblici i rezultati socijalno-zdravstvenoga i prosvjetno-privrednoga rada zdravstvenog zadugarstva u sadašnjim prilikama.

II.

Saradnja zdravstvenog zadugarstva sa Ban. Upravom i Hig. zavodom, najracionallijim način pomoći narodu, rentabilnosti uloženih sredstava i jedini način stvaranja aktivnosti naroda.

III.

Saradnja zdravstvenog zadugarstva sa Opština. — Zdravstveno zadugarstvo kao instrumenat unapređenja i poboljšanja narodnog života u osnovnim samoupravnim narodnim jedinicama.

IV.

Smjernice i osnove rada u zdravstvenoj zaduzi kninskoj i u ostalim zdravstvenim zadugama.

V.

Zdravstveno zadugarstvo u novom zdravstvenom zakonu.

### Otvor zadružnoga zborova

U utanačeno doba, u 9 sati izjutra, zbor je otvorio predsjednik kninske zaduge, pozdravljajući prisutne goste, delegate Saveza i zaduga i zadugare.

Kninski sokolski dom bio je prepušten narodu, tako da su mnogi koji nisu mogli stati u Sokolenu, morali sa prizora, iz sokolskog vježbališta, pratiti zbor.

Na zbor su došli kao delegati: predstavnici Opštine gg. Jovo Jelić i Tode Šimobrad, predstavnik Zadružnog saveza iz Splita g. F. Ž. Donadini i Zadružne matice iz Splita g. Ing. L. Krstinić, u ime Ženske zaduge u Kninu gda Ksenija dra Iv. Grgića, u ime Privredno-kulturne matice predsjednik g. Pešar Kovačević, sekretar g. Svetozar Biblija i urednik „Glasa“ g. Pavle Zelić, te predstavnik Privredne zaduge iz Šibenika g. prota Stevana Prostran.

### Pozdravi delegata

U ime Zadružnog saveza i Zadružne matice zbor je pozdravio g. Donadini, revizor Saveza, ističući solidarnost ne samo sa zdravstvenim zadugarstvom, koje se bori u znaku „slaboda — pravda — ljubav“ nego solidarnost zadugarstva u cijelome svijetu, koje se bori za nježeće ideale čovječanstva pod zajedničkom zastavom dugih boja.

B.

Pozdravlja zbor u ime 400 zadružga na Primorju, i u ime zadrugar sa zadružnog tečaja u Kninu, koji prisutstvuju ovom zboru — njih 26 na broju — a kojih ima iz svih dijelova Banovine.

#### Govor pretsjednika Matice

Pretsjednik zatim daje riječ pre-sjedniku Privredno-kulturne Matice g. Petru Kovačeviću, sudjeli Okr. suda u Šibeniku, koji pozdravlja zbor sa ovim riječima:

*Veoma uvažena i cijenjena gospodo, drage sestre zadrugarke i draga braća zadrugar!*

Zahvaljujući gospodinu pretsjedatelju na udjeljenoj riječi, ne mogu a da vam na ovome dičnom i tako brojno posjećenu zboru ne izrazim svima najveće zadovoljstvo i veselje Matice, koja kao privredno-kulturalna organizacija za sjevernu Dalmaciju uvijek je najizdašnije pomagala kada se god radilo o promicanju, ostvarenju i jačanju zadružnog pokreta uopšte.

#### Naš ponos

Gvaj današnji impozantni skup predstavlja smotru jedne posebne vrste zadrugarstva koja je često naša narodna tekovina i kojoj je kolijevka baš u srpskome dielu našeg naroda. Nijedan narod osim našeg nije prvi uvidio da se narodna higijena i narodno zdravlje mogu najjeftinije, najlakše, najuspješnije i najsigurnije da šire i uvršćuju samo uz neposrednu aktivnu saradnju samog naroda kćo najvažnijeg i prvega faktora u tome radu. Ovo je dokaz više koliko je pronicav i dalekovidan naš narodni genije, te koliku sposobnost i vitalnost pokazuje naš narod u stvaranju svoje vlastile autohtone kulture. Po nama su to sada uvidjeli i drugi daleko napredniji i kulturniji narodi, i sa istoka i zapada, pa nam služe kao najveće priznanje baš činjenica da su i oni na tome polju rada pošli istim našim stopama.

#### Osnivač zdravstvenog zadrugarstva

Za sve uspjehe koje smo postigli u ovome pravcu dugujemo u prvoj redu svu blagodarnost osim velikim narodnim ideolozima, apostolima i pionirima kao i svim njihovim sljedbenicima, jer oni nijesu prezali pred nikakvom poteskoćom i trudom samo da ostvare svoju veliku opštakoristnu namjenu. Najbolji dokaz da njihova poštovnost, njihovo pregalalito njihov rad i trud nijesu bili uzaludni, te da su i kod nas našli na veoma podesno i prikladno tle jest baš ovaj današnji veličanstveni zbor. Ali koliko je to sve značajno i važno moći čemo ocijeniti jedino ako istodobno uvažimo da je prvi preduslov svakog opštег napretka, pa i onog ekonomskog, narodno zdravlje i higijenski način života koji to zdravlje ima da čuva. Ako narod nije fizički zdrav ne pomaže mu njegovo bogatstvo, jer nikad neće biti zadovoljan ni srećan; naprotiv zdrav tako siromašan narod postaje jednom sigurno ne samo bogat nego u svome zdravlju i veoma zadovoljan i srećan.

#### Pravi predstavnici

U našoj sredini danas nalaze se visoki i pravi predstavnici onih prvih naših narodnih ideologa, apostola i pionira, članovi uprave toliko zastupljeno Saveza, kao i predstavnici njihovih stradniksa, zadrugar raznih naprednih zdravstvenih zadružga. Mi im svima dugujemo najveće priznanje i najdublju zahtvalnost, jer samo njihovu radu i njihovu primjenu imamo pripisati sve do sada postignute uspje-

he i sav do sada zabilježeni napredak. Stoga u ime Matice donosim im najsrdačnije pozdrave, i molim ih da i unaprijed pregnu jednako jakim silama kao i do sada u najintesivnijem radu za tako idealnu i opštakoristnu svrhu, pa im iz sve duše kličem: „Dobro nam došli, i najveća im hvala!“

#### Riječ zadrugarima

Ovom prilikom moram istodobno odati puno priznanje i svim našim zadrugarima koji su se odazvali glasu narodne duše te stupili u redove članstva svih zadružga, posebno zdravstvenih zadružga, čime su već pokazali svoju spremnost i sposobnost i za onaj rad koji je do sada kod nas bio potcenjivan, a koji je uistinu koristan i pojedincu i cjelini. Matica im preporučuje da ustraju na započetome putu, jer će tako povući za sobom i sve ostale, i time primiti svoj dio opštoga narodnog kultura kojoj je svaki od nas dužan po svojim silama da prinosi.

#### Ukidanje bolnica i zdravstvene zadruge

Rad na zdravstvenom polju osobito u našim selima, postao je danas još aktuelniji i imperativniji, iz razloga same opšte koristi, uslijed reduciranja velikog broja kreveta u svim našim bolnicama po sprovedenu nekoliko državnih ekonomskih mjerama. I ova pojava sama po sebi nameće nam potrebu još jačeg zbijanja redova u članstvu zdravstvenih zadružga, da se što energičnije i lakše suszbe poglibi koja od toga prijeti opštemu zdravlju. Neka naši zadrugari budu ponosni dosadanjem postignutim uspjesima kao i ovim javnim Matičnim priznanjem.

#### Žene zadrugarke i zadrugska omladina

Na koncu najživljiji dokaz kako je dubok korijen zahvatlo kod nas zdravstveno zadrugarstvo jest pojava tolikog broja odjelaka zadrugske omladine kao i prvič odjelaka žene zadrugarke u Orljcu. Ovu pojavu Matica prati sa najvećim interesovanjem i zadovoljstvom, jer po njoj vidi kako je bio koristau i dobro smišljen rad svih dosadanjih trudbenika zdravstvenog zadrugarstva, te da su sigurni svi uspjesi koji se od tog rada očekuju. Jednom kada su se žene na selu počele da udržuju znači da su postale svjesne kako bi plod rada njihovih muževa i njihove muške djece blo samo polovljan bez svesrdne njihove pomoći i bez ozbiljne i razumne njihove saradnje; znači da osjećaju kako su i one važan faktor u svojoj kući, a po tome i u ljudskom društvu i njegovu napretku znači da su odlučile i one primijeti svoj dio opštoga stvari da tako rezultat bude čitav i potpun. Matica daje ovoj pojavi toliku važnost da bi želje zabilježiti je u svim našim selima, i radi toga odlučila je u znak priznaja i potstrekavanja svih naših žena na udrživanje u zdravstveno zadrugarstvo da pokloni ovome prvome odjelku žena zadrugarke skroman novčani dar od hiljadu dinara, koji mu pomoći u lakšem i bržem ostvarenju postavljenog cilja. Neka zadrugska omladina i žene zadruge i dalje kao do sada da tako ostaju uvijek uzoran primjer ostalim našim ženama i omladinom, pa im u tome želim svaki uspjeh i svaku sreću.

#### Pismo Preosv. Vladike Irineja

Povodom ovoga zbora Matičin počasni predsjednik naš preosvete-

Vladika Dr. Irinej, gajeći najbolje osjećaje i želje za naš opšti napredak, izvolio je uputiti meni kao pretsjedniku Matice pismo koje će vam ovdje pročitati da čujete i njegovu veliku, značajnu i očinsku riječ:

#### Uvaženi gospodine pretdsednike

U svojoj svakodnevnoj brzi kako da se što svestranije, što brže i što zdravije podigne opšti duhovno-moralni pa tim samim i privredno-kulturalni nivo našeg naroda, davno smo došli do uverenja da je veoma potrebno čak i neophodno, da se na svima tim poljima što jače, što vidnije, što uspešnije angažuje ne samo što veći broj kulturnih sinova našeg naroda, već i najveći mogući broj naših žena i devojaka, koje je narod u poslovima proglašio istinskim temeljima naših domova i stvarnih vaspitačama naših rasnih, zdravih, snažnih i naprednih pokolenja.

Da bi koliko-toliko doprineli da nama narodska i seljačka žena i devojka zdravim zamahom što pre uzele na visinu svoje pune i časne, kulturne i napredne društvene uloge, Nama je čest umoliti Vas, kao pre-

sednika Matice, naše najglavnije narodne privredno-kulturalne organizacije, da izvolite primiti i na shodan način raspoložiti Našim skromnim darom koji će ovih dana primiti, a koji se sastoji od dve najmoderne preslice, još nevidene i neiskorišćene u našim krajevima. Molimo Vas, Gospodine Pretdsednike, da ih izvolite primiti i sa svojim satrudnicima u Matici odlučiti u koji će se kraj poslati i kome pokloniti. Mi imamo samo jednu želju: da ove dve preslice budu skroman potstrek davno zasluzenom naprednjem iskorščavanju naše ženske radnosti, koja je u prošlosti tako dlinno proslavila našu zdravu i radnu narodnu ruku, naš pronalazački i tvarački ženski radni duh, koji je u svojim tvorevinama tako snažno i krasno izražavao naš narodni duh, našu narodnu dušu, našu prošlost i naše ideale u budućnost.

Nadajući se, uvaženi Gospodine Pretdsednike, da će se sa svojim drugovima i satrudnicima ljubezno prihvati onaj Naš skromni dar i da će se Nas svojevremeno izvestiti o svojoj odluci, uverava Vas u svoje visoko poštovanje, pozdrav i Arhijerejski blagoslov Vama i svima Vašim satrudnicima Štje Episkop dalmatinski

Irinej.

Završavam sa izražanjem najveće blagodarnosti od strane Matice svima dalmatini predstavnicima Saveza kao i predstavnicima njihovih satrudnika članovima zdravstvenih zadružga, te, sa vrlošom molbom da i dalje ustraju u svome dosadanjem požrtvovnom radu, izjavljujem ovdje otvoreno da će im Matica uviđati i pružati svaku pomoći i saradnju koje god ona bude mogla da dade, da im tako olakša što više njihov i onako pretežak posao, jer i njen zadatak jest promicanje i jačanje samo opštega dobra ovih kršćanskih krajeva.

Neka je na svemu tome svima najtoplja hvala, i bili nam svi zdravi, zadovoljni i srećni! Živeli!!!

#### Riječ delegata Privredne zadruge

Delegat Privredne zadruge iz Šibenika, g. prota Stevo Prostran govori u ime ove zadruge u kojoj su učlanjeni svi sveštenici-zadružari, a za koji Glavni savez s. z. z. poslje pregleda piše da je mjenj „cijelokupno poslovanje odlično i za počasnu... i žali što nema u svakoj Eparhiji po jedna ovaka sveštenička zadružna koja

bila bila zadružnik zadružarstva“. Izjavljuje da uprava priprema predlog za glavnu skupštinu, da se dode do što tješnje saradnje sa zdravstvenim zadružarstvom, ovom našom mladom tvorevinom, ali koja je pokazala u malo godina, i pod najtežim uslovima svoju punoljetnost i svoju životnu sposobnost, jer odgovara našim prilikama i našem shvataju, a znači nadostojničiji oblik svešteničkog rada u narodu.

#### Diskusija o zdravstvenom zadružarstvu

Poslije pozdravā govoril g. dr. Stevan Z. Ivanić, direktor Centralnog Hrvatskog zavoda i potpredsjednik Saveza zdravstvenih zadružga. Islijec privredni, prosvjetni i zdravstveni značaj zdravstvenog zadružarstva i zadružne organizacije naroda, koja, stvara novog čovjeka, socijalnog tipa priprema bolji i pravedniji poređak društveni, i unapređuje zadružno pravljeno selo.

Brat Dragutin Đenadić, zadružar iz Kolubare, govoril o glavnom uzroku našeg kulturnog i privrednog zastoja — malodušnosti seljaka, koji nevidene i nesluže nspjele stvara kad se sam pokrene na rad, kad sam uzme svoje poslove u svoje ruke — što je osnovno načelo zadružarstva. Ima samo jedan način da seljak dođe do svijesti i opštug blagostanja, a to je udruživanje u zadružarstvo, što se jasno i vidljivo opaža gdje je god zadružarstvo dobro organizirano.

#### Govori zadrugaru iz Sj. Dalmacije

U daljnjoj diskusiji učestvuju braća — zadružari: Sava Knežević iz Strmice, Stevo Pribić — Sladić iz Biskupije, Petar Opačić iz Mokrog polja, Momčilo Đurić iz Strmice.

Br. Sava Knežević priznaje da je zdravstveno zadružarstvo najvažniji oblik zadružni, a za zadružno vaspitanje i prosvjetljivanje — to je matica zadružna. Ovo je neročito važno, jer bez svijesnih zadružara nema uspiješnog zadružarstva, a bez ovoga nema spasa selu i seljaku, komu mnogi ne priznaju pravo na bolji i napredniji život.

Br. Stevo Pribić pozdravlja zbor kao veličanstveni izraz zadružne svijest i bratstva međuljudima. Ova današnja sloga jača uvjerenje ne samo u jugoslavenski napredak nego i našu u veliko slavensko bratstvo, čiji je glavni nosilac slavensko seljaštvo. Pozivlje drugove da se organizuju u zadružarstvu, je to im je najbolja edukacija i najsigurniji put napretku.

Br. Petar Opačić dokazuje kako propadamo i radi svoga nehajstva i nemara. Naš najveći krš nama bi mogao više dati nego sremska ili ili banatska zemlja, kad bi mi to iskoristili: posadili bajame i drugo voće, koje dobro uspijeva kod nas.

Nada se da će se pomoći zdravstvenog zadružarstva obratiti pažnju baš tome privrednom radu preko omladinskih odjeljaka i žena — zadružarka.

Br. Momčilo Đurić govori o smetnjama zadružnom radu. Narocito se moramo čuvati štetnih utjecaja političko — partizanski i llnički, koji smetaju na našem javnom životu uopće a posebno naš cilj mora biti da sačuvamo zadružarstvo, kao najvažniju narodnu organizaciju, od svih stranih primjesa.

#### Пријатељи Матице Шаљите претплату!

**Poslije diskusije čitaju se  
Rezolucije zadružnoga zbora**

I.

Zadružni zbor zdravstvenih zadruga u Sjevernoj Dalmaciji i predstavnici ostalih zadružnih, privrednih i kulturnih ustanova i društava, izrazuju svoju nepokolebitvu vjeru i stečeno iskustvo, da je jedino zadružarstvo i udružena privatna inicijativa sposobno da sačuva i izvede narod i državu iz teških privrednih i socijalnih poremećaja, a posebno naglašuju važnost zdravstvenog zadružarstva u sadanjim teškim prilikama — pa skreću pažnju svima nadležnim faktorima na ozbiljnost neodložnih potreba narodnih i na prijeku potrebu da se zadružarstvo pomogne u svima pravcima, kako bi ono moglo udovoljiti narodnim potrebama.

II.

Zadružni zbor obraća se Kr. Banskoj upravi i Higijenskom zavodu u Splitu, da sve zdravstvene akcije na području zdravstvenih zadruga vode preko njih, a gdje iste još ne postoje, da se pomaže njihovo osnivanje, i da se unese u budžet naročita pomoći zdravstvenim zadrugama, te da se ista redovno isplaćuje, s obzirom na prijek zdravstvene zadatke općeg značaja koje zdravstveno zadružarstvo izvršuje, te da se pomognu i druge socijalne, privredne, prosvjetne i zdravstvene akcije zdravstvenih zadruga iz raznih budžetskih stavaka predviđenih za ove akcije.

Istodobno se pospešuje isplata predviđene i u budžetu unesene pomoći zdravstvenim zadrugama od koje je isplaćen samo jedan minimalan iznos.

III.

Zdravstveni zadružari svjesni da jedino zdravstveno zadružarstvo može cijelishodno obezbjeđiti zdravstvenu zaštitu traže od Opština Sjeverne Dalmacije, na čijem području postoje zdravstvene zadruge, da svoju zdravstvenu službu prenesu na zdravstvene zadruge zato jer se je u praksi pokazalo veliko preimljivo stvo zadružne zdravstvene službe nad opštinskom zdravstvenom službom.

Posebno se ističu rezultati ovog rada u kninskoj zdravstvenoj zadruzi i zahvaljuje se Opštini kninskoj na dosadanjoj saradnji sa zdravstvenom zadrugom i traži se da se ta saradnja nastavi na proširenoj osnovi, te da se — s obzirom na potrebe udaljenih sela — poveća dosadanji doprinos zdravstvenom zadružarstvu, a u najmanju ruku da se ovaj doprinos redovno isplaćuje, da se i s te strane osigura i omogući nastavak i proširenje zdravstvenoga rada u narodu.

Zadružari se moraju boriti svima sretstvima za pavidno rješavanje ovog pitanja u svima Opštinama Sjeverne Dalmacije, gdje postoje zdravstvene zadruge, u interesu naroda.

IV

Zdravstveni zadružari, a obzirom na dosadanje iskustvo i na potrebu što aktivnijeg učestvovanja naroda na ostvarenju zadružnog principa, da sam uzimlje svoje poslove u svoje ruke, kao i na potrebu i mogućnost da narodna inteligencija, a posebno učiteljstvo i sveštenstvo — kojima zadružni zbor izražaju naročitu zahvalnost i na današnjem odzivu — učestvuje sa svojom saradnjom u zadružnom radu, ukazuje se potreba da se po selima organizuju središta zadružnoga zdravstvenog rada,

Prema dosadanju izraženim potrebama pozivaju se zadružari da prema svojim posebnim prilikama — prema sastavu, saobraćaju i vezi svojih sela, i sporazumno sa Savezom zdravstvenih zadruga, organiziraju svoje samostalne zdravstvene zadruge, i da sa svoje strane urade sve što mogu da se razvije i kod njih zadružni rad. Dok se to ne sproveđe ukazuje se potreba da se radi vršenja općih zdravstvenih dužnosti postave zadružni ljekari u Kninu, Kosovu, Pađenama i Golubiću, a u drugim zdravstvenim zadrugama čim se za to stvore uslovi,

V

Zadružari-članovi zdravstvenih zadruga u Sjevernoj Dalmaciji pozdravljaju donošenje zakona o zadrugama, koji treba da omogući napredak zadružarstva u cijeloj državi i njegov nesmetan razvitak, cijeneći zadružarstvo kao najpodesniji oblik za izgradnju novog društvenog poretka i za unapređenje i podizanje naroda našega u svakom pravcu, traže da se tim zakonom obezbjede sva prava, koja je dosada imalo zdravstveno zadružarstvo, originalna tvorevina jugoslovenskog naroda, koje služi i drugim narodima za ugled, a koje u najtežim životnim uslovima jugoslovenskog naroda, pokazuje veliku aktivnost i velike uspjehe u rješavanju životnih narodnih potreba.

**Prelsjednik stavlja na glasanje rezoluciju, koje se jednoglasno primaju.**

G. dr. Ivanić traži obaveznu zadružaru, da se primljene rezolucije provedu u djelu, što se prima za velikim odobravanjem i pristajanjem.

U ovom času sliže brzjavni pozdrav Preosv. Vladika Irineja, koji pozdravlja zbor za ovim riječima: Želeći da danasni sastanak vrednih predstavnika zdravstvenog zadružarstva urodi najboljim plodovima na najveće dobro naroda ovih krajeva Otadžbine, želi srećan rad i blagoslov Božji priziva zadružarskoj misli uvjek predan: — Episkop dalmatinski Irinej.“

Zbor pozdravlja ovu čestitku i zaključuje se, da se Preosveteom Vladici požaliye brzjavni pozdrav i i zahvalnost. Prelsjednik, u 1 i poslat poslije podne zaključuje zbor, i zakazuje za poslije podne sastanak zadružara iz kninskih sela, da se raspravi pitanje organizacije zadružne po selima kninske Opštine.

**Popodnevna konferencija**

Na popodnevnom sastanku razvila se je vrlo živa diskolija u kojoj su uzeli najživljeg učešća seljaci, učitelji i sveštenici, iz svih sela kninske Opštine.

Konačno su usvojene odluke i izabrani odbori koji će provesti zadružnu organizaciju u Kosovu za kosovska sela, u Pađenama za sela kninske Bukovice, a u Golubić za Golubić, Plavno, Strmici i Radljevac. A kasnije će se pristupiti organiziranju zadruga u onim većim seoskim grupama, gdje se za to pripreme uslovi.

**Konferencija u Šibeniku**

Na poziv počasnog predsjednika Matice i člana Glavnog saveza s. z. i Saveza zdravstvenih zadruga Preosv. Vladika Irineja, delegati Saveza iz Beograda otišli su u Šibenik, poslije posjete zadrugama u Kistanjama i Devrskama, da nastave zadružne razgovore, koje je Preosveteo Vladika započeo u Beogradu sa članovima Uprave Saveza gg. dr. Šnajderom i dr. Ivanicom.

Preosveteo Vladika javlja se kao najdoljnji zadružni plonir u Sjevernoj Dalmaciji. Njegovom inicijativom osnovana je Privredna zadruga u Šibeniku, riješivši pitanje uzdržavanja svešteničkog na najuspješniji način omogućio je sveštenstvu da se bavi socijalno-zadružnim radom i svaki, sveštenik mora podnosititi redovno pismene izvještaje što je u tom pogledu uradio. Njegova je glavna zasluga da se sveštenici javljaju kao prvi zadružni radnici, djelujući na njih u svakoj prigodi da se izrađuju kao zadružni saradnici u narodu.

Na ovoj konferenciji bili su: Preosveteo Vladika Irinej, sa strane Saveza zdravstvenih zadruga: gg. dr. Gaković i dr. Pirc, u ime Privredne zadruge: gg. prota M. Jović, prota St. Prostran, sa strane Privredno-kulturne Matice: gg. Petar Kovačević, Simo Matavulj, Nikola Manojlović, u ime uredništva "Glas": g. Pavle Zešić, sa strane zdravstvenih zadruga u Sjevernoj Dalmaciji: Lazar Matić (fil. SZZ).

Razgovori su se vodili neprekidno sedam sati, a sutradan su se nastavili posebno sa predstavnicima Saveza.

Svi su bili sporazumni o važnosti zadružnoga, prosvjetnoga, zdravstvenoga i privrednoga rada u narodu i načelno su se saglasili da treba međusobno saradivati i provesti podjelu ovoga rada u Sjevernu Dalmaciju, pozivajući na saradnju i sve druge ustanove i fakture.

Predstavnici Privredne zadruge primile za godišnju skupštinu reorganizaciju svoje zadruge, prvenstveno za saradnju sa zdravstvenim zadružarstvom, a i sa drugim zadružnim oblicima, u koliko se za to nađe osnove i sigurnosti.

Savez zdravstvenih zadruga proučice ovo pitanje sa svoga stanovišta i podnijeće konkretne predloge Privrednoj zadruzi. Isto tako izradiće se zajednički plan za što življu saradnju, sveštenstva u zdravstvenom zadružarstvu i u zadružarstvu uopće.

Privredno-kulturna Matica pripremice za svoju skupštinu predlog i osnovu za saradnju. Ovdje se ukazuje naročiti zadatak "Glasu", koji u sa-

danjam prilikama treba da bude glasnik svega ovog rada u Sjevernoj Dalmaciji.

I poslije ove konferencije učesnici su osjećali veliko zadovoljstvo, što mogu razgovarati na jednoj konkretnoj osnovi o radu u narodu koji je u punom toku, i koji već dosad ima svoje lijepe rezultate, a sa pojačanom aktivnošću sa raznih strana ovaj rad donijeće sve veće i znatnije uspjehe, i omogućiće se, da se stvari bez zaštite razvijaju.

## НАШИ ДОПИСИ

### НОВИ ВИДИЦИ у нашем селу

Јуче у нашем селу био један сељак из Србије, наш брат Драгутин Бенадић, из Словца код Ваљева. С њим су дошли у посјете нама и г. др. Вид Гаковић, помоћник управника Савеза зdravstvenih zadruga у Београду, и г. др. Ђоја Пирц, члан управе Савеза Здравља, чији орган "Здравље" он и уређује.

Све су то наши драги и познати пријатељи, са којима се ми већ годинама познајемо, и који нам много помажу у нашем раду.

Пред неколико година били су и наши сељаци из Сјеверне Далмације у посјетама код браће у Шумадији, па су том пригодом били и код брата Драгутина. Из нашег села били су тада код њега бр. Душан Ардалић и бр. Ђојко Лежајић. Постоји повратак с пута бр. Ђојко је написао у "Гласу" што је све видio и што је доживио међу браћом у Србији. Ми смо и вјеровали и нијесмо вјеровали, али сада кад смо чули и виђели брата Драгутина — осјетили смо у нашој патњи понос што смо сељаци, јер ми досад не чујмо и не видјесмо оне јасноће и процјећености мисли и оног мира и достојанства људског какво нам је појави у лицу брата сељака Драгутина Бенадића. И сад је потпуно разумјевамо и вјерјатно оно што нам је брат Ђојко казивао и о њему и о другој браћи по селима Шумадије.

Прије десетак година у селу Словцу није било, тако рећи, никаквог заједничког рада. Али када су почела надолазити све теше и прља времена, почеше се људи у невољи збијати у скupine и редове као што се у природи све окupљају пред непогодама.

Данас у Словцу постоји један од најљepших zadružnih zdravstvenih domova, мала zadružna болница, одјељење за жене-задružarke, одјељење за zadružarsku омладину, житарска задružna, задružni peradar, кредитна задružna, дјечije обданиште и много штотака другог. А колико се новога и бољегa види по кућама задružarskim — о томе се се већ писало у "Гласу". Они малишани, чија је слика била у прошлом броју "Гласа", како се умијавају на задružnoj чесми, и јесу дјеца из дјечијег обданишта у Словцу. Јетос док су мајке у пољу радије, њикова мала дјеца сувијала су се, играла и купала под надзором задružne сестре нудиље у задružnom дворишту, Овде на задružном имању одржавале су се пољопривредне izložbe и natječaji zadružara omladiničica i жене zadružarka из околних zdravstvenih zadruga. Недалеко одавле прошлог љета почела се је — у Горњој Топлици —

uređivati Zadružna bašta, čiji su se izvori pokazali kao vrdo ljevitki.

To nam nije kazivalo brat Dragutin, nego su sve to vidjeli naša braća selači koji su i ove jeseni obilazili zadruge po Srbiji, poslije Kongresa zdravstvenih zadruge u Beogradu, koji je za nas selačke iz Sjeverne Dalmacije postao najbolja priroda za upoznavanje sa ostatkom braćom zadružarima, a poslije tega odlažimo k njima u goste. I ove godine bili su kod njih po zadružama, pa i kod brata Dragutina, naši zadružari iz Kainca, Kistača, Žemunika, Čeverskog — među njima i naš predsjednik brat Kosta Popović.

Nije nam sve to kazivalo brat Dragutin nego naši очeviđici sveta tog, ali nam je on duh podigao da i mi ustrajemo u našem zadružkom stvaralaštu. Mi smo još na našoj đelotvošći skupštini odlučili da ćemo vidati zadružni zdravstveni dom, naš zadružni lekar — sestra doktorka pripremila je organizaciju žena zadružarka, često se vatračili na to da osnujemo veterinarski selačak naše zdravstvene zadruge, naša omladina već je spremna da se organizira selačak zadružarske omladine. Potreba za sve to je javila se je i sama kod nas, ali do juče nam je to izgledalo teško ostvarljivo i ako je važno i потребito, ali danas nam izgleda sve to tako provedivo kod nas je skljivo i duh vam podigao ovaj naš brat zadružar koji je sve proživio što i mi proživjujemo. Sad nam postoje jasna i ričec Hristova: »Ako imate vreme koliko vremo go-rupičivo — brdačete premeštati!“

Tjeverske, 5 novembra. K.

## Zar može biti bolje?

Rečeno nam je da prelaze neki zadružari iz Beograda, da će svratići u našu zdravstvenu zadrugu, a posle toga da će doći na razgovor u Soklanu. Mi nijesmo mnogo pažnje tomu poklanjali. Mislimo smo, kako dudu tako će i otići, kao i mnogi drugi. Ali ipak svatili smo radi znatiželjnosti. U početku malo broj. Svaki prilično teškim brigama pa se nikom nikud ne mili, ali opet dode jedan za drugim i nakupi se lijep broj ljudi. Jedan veći broj teško zabrinutih selačaka, pa 56 učitelja i učiteljica, 2-3 sveštenske, nekoliko omладinaca kistanjskih, i članovi uprave zadružne.

## Što nam kaže brat Bosanac?

U početku nam govori g. dr. Gaković, koji postavlja pitanje: „Kakvu pomoći i od koga očekujete, brdo?“ Na ovo pitanje odgovara da ima samo jedan način pomoći, koja se može postići udruženim načinom. Vidi se da je čovjek pun iskustva i da je medu narodom i radio i živio, pa i ako je još mlad ima ogromno iskustvo u narodnom radu. Osetili smo u njemu jednu blizost, koja nam se je objasnila, kad su nam kazali, da je g. dr. Gaković reden u jednom bosanskom selu, blizu nas — na bosansko ličkoj granici. Kad je svršio škole, teško se mučio kao svako selačko dijete koje se školože, postao je zadružni lekar na selu i ako je mogao dobiti lijepo mjesto u gradu, jer ga je srce vuklo u selo — u svoju starinu. Kasnije ga je razvoj stvari doveo u Savez, ali je najstreniji kad razgovara i radi sa selačima, i kad im može podignuti vjeru, da sami sebi pomažu, jer da im nitko drugi

pomoći neće onoliko koliko oni sami sebi mogu pomoći. Bosanska revolucionarna omladina, iz čijih je redova izšao i g. dr. Gaković, prije rata imala je odlučnost da ruši austrijsku carevinu, a poslije rata kod ove omladine preobrazila se je ta nacionalna vjera u socijalno zadružno stvaranje, koje se opaža kod mnogih članova te slavne bosanske omladine, koja je dala Vladu Gačinoviću, Danila Iliću, Gavrili Principu, Čubriloviću, Jovanoviću, Čabrinoviću i druge, a poslije rata naše poznate socijalne, prosvjetne i zadružne radnike g. dra Bogoljuba Konstantinovića, dra Peru Stjepčevića, dra Vida Gakovića i mnoge druge. Od boraca za nacionalnu slobodu, postadoše borci za društvenu slobodu i pravdu, za pravredno blagostanje, za zdravstvenu zaštitu, za prosvjetljenost i ljudskiji život. Od bomba vratili se ralu.... „postadoše lafi ratarima!“ — kako bi rekao slavni Njegos.

## Riječ brata slovenca.

Pored g. dra Gakovića javlja se brat Slovanec g. dr. Bojan Pirc.

Mislimi od nas koji nijesu pobliže bili upoznati sa zdravstvenim zadružarstvom, mislimi smo da je zadatak zdravstvene zadruge nešto jestišnji pregled i jestišnji lječenje — međutim ovaj brat Slovenac u malo riječi iznio nam je jasno suštlu zdravstvenog zadružarstva, koje obuhvata cijelog čovjeka, u svima dobim, pa njegovu privrednu, kućanstvo, prosvjetu, vodeći računa o dijetetu prije rođenja (o trudnoj majci) pa o malom novorođenčetu, o predškolskom dobu, o školskoj djeci, omiladini, ženama. Zdravstveno zadružarstvo upotrebljuje sva sredstva savremenog prosvjećivanja: živu riječ, sluke, izložbe, predavanja u kinu, natjecanja u poljoprivredu, i zdravstvenom radu medu omladinom i ženama, primjenu prosvjetnosti u praktičnom životu (ovrtljarsku, voćarsku, živinaratu zdravstvenom uređenju kuće) da unapredi život čovjeka i da ga osposebi za bolji i lijepi život.

## Zdravstveno zadružarstvo kod Slovenaca

To nam je sve jasno i živo prikazivalo g. dr. Bojan Pirc sa praktičnim smislim za važne životne i narodne probleme, kakovim se odlikuju naša braća Slovenci. Oni su uvidjeli praktično značenje zdravstvenog zadružarstva — za koju jedan stranac reče, da bi trebalo da se zovu „zadruge za bolji život — pa je sada kod njih vrlo živ pokret za osnivanje zdravstvenih zadružnih. Neđavno je u Ponikvama, blizu Ljubljane, osveteo prvi zadružni zdravstveni dom kod Slovenaca, i odmah se u početku vidi koliku važnost poklanjam ovoj vrsti narodnoga rada. Sami ta jedna zdravstvena zadružna i na svoj zadružni list za obavljanje zadružara, Ljubljanski b'škup poslao je svoga nadređenog delegata, a slovenačko svećenstvo odmah je osjetilo koliko se i na ovaj način može približiti narodu i pomoći mu, i koliko srodnosti ima zdravstveno zadružarstvo i socijalna Hristova nauka.

G. dr. Pirc i častila braća Slovenci doprinose svoj udio zdravstvenom zadružarstvu, ali isto tako, kao praktični ljudi, uvidješi su što i oni dobijaju sa zdravstvenim zadružarstvom, pa mu posvećuju vrlo veliku pažnju i brigu.

## Iskustvo iz inostranstva

Pos bno brat-zadružar dr. Bojan Pirc, poslije nego je prošao proučavanje

vauči socijalne odnose i socijalnu medicinu u gotovo svima evropskim zemljama i u Americi dolazi k nama sa jednim velikim zadovoljstvom, što vidi kako se ljepe živi, razgranjava i produbljuje ovaj način socijalni pokret kod nas.

## Riječ brata selačaka iz Srbije

All naša radost ovog zadružnog dana još sa ovim nije bila završena. Kad se je digao da govori selačak iz Srbije brat Dragutin Denadić, to je samo radi izgleda da nešto reče ili jedan selačak, ali već iz prvi riječi nam je sinula i osjetila se misao što znači selačak slobodne zemlje Srbije, a što znači ropsko služenju svemu i svakome, u čemu je odrastao naš čovjek.

Ovaj izdanak slobodarske zemlje gleda na sve pojave bez predstava i bez okolišanja kaže u čemu je naše zlo i čemu naš spas. Nema tu u načelnog kukanja i jadovanija nego neumilno oči u oči: »Bráćo, kakvi smo tako nam je, i tako će nam biti!“ Pa upućuje pitanje svojoj braći saljaci ma, poslije nego je cijelog puta začudeno promatrao putu visoravan bukoviču od Stare Slatice do Kistanja i svuda naokolo, zašto su digli ruke od samih sebe i zašto ne misle na svoju budućnost, nego — kai se sve ovo vidi — izgleda da samo prolazno stoje u ovim krajevima, ne znajući ni kud će, ni što će! Zar još ne mogu da nasištute jedinu spasonosnu istinu da je čovjek sam kovač svoje sudbine, i što čovjek ne može sam da može zdrožen sa drugima. A u zdravstvenim zadružama mi smo doživjeli da su i naši romani domaćini i domaćice, kad su povjerovali u svoju bolju sudbu i kad su se udružili, sa pomoći svojih prijatelja, stručnjaka, unapredili smo svoju baštu, svoj voćnjak, svoj živarnik, svoje domaćinstvo. Vidi da su ovi ljudi naočitiji, kršniji, ponosnijeg držanja nego i negovi Šmadinci, ali mora da im kaže, da se opaža da su i previše ropskoga duha, i da više vjeruju svakoj šuti — busi koja ih na zlo navodi, nego svojoj misli, svom uvjerenju i svom ponosu ljudskom i svojoj zdravoj uvidljivosti, da im neće nikо pomoći dok tam sebi ne pomognu.

Gledali smo naše ljudi do malo prije smrznute i zamrle kako se razkravljaju i oživljaju, kako im se odjednom izrazi duša očima, na licu, i cijela pojava kako im oživi kad povjerovali, da im može biti bolje istog časa, kad se sami na to odluče.

Kistanje, 6. novembra J. M.

## Jauči iz Ravnih Kotara

Nekada prošlo je kroz Benkovac naša braća sa raznim stranama naše Otavibine, kojim se bave sa narodnim radom, pa dok su u drugim mjestima dogovarali se o važnim narodnim poslovima, ovdje u Benkovcu, u središtu Kotara i velikog dječja Bunkovića, s nikim se ne sastadoše i s nikim se ne razgovorile, pa čovjek sam себе mora da piše: „Pa zar po načinu slijedi selačima neki serad učujuće i ima neke zavjednice među ljudima, a kod nas samo neko pusti iščekivanje skrštenik ruku, neće li sa nikoje strane ikada bolje krenuti?“ Jeste, izdale su nas mnoge nadje i iznevjerili mnogi ljudi — ali zar je dosegmo bolje i lakše, pa opet krenuše nekako, i barem u nečemu, na trijed. Sad se već vidi i zato je to tako, kad se uporedimo sa drugim našim mjestima.

И оно што би се могло učiniti

kod nas — ne uspijeva s toga što nemaju nikakve povezанosti međusobne i što se još ne usvajaju stvari koje su kod drugog naroda odravna postale основе svakog rada.

Mi smo opažali da naši ljudi iz Benkovca, sa načinom željama, kao što su g. dr. Buntjelić, upravitelj Doma zdravlja u Benkovcu, pa spreski veterinar g. Stj. Kulushić, spreski lekar g. dr. B. Kakushkin, agronom g. Ing. Maleschewić, školski nadzornik g. Tane Kalan, obavešteni srez Benkovčki i drže u ruci vlasti, i bratski razgovaraju s ljudima, i pokazuju mnoge rezultate te nauke i prosvjetljenosti, ali da oni odu sve opet zapire i sve krepe po starom, jer nemaju organizaciju koja bi prihvatile i iskoristile njihovu stручnu saradnju, jer su i kod nas prilike i suviše teške da bi sami pojedinci mogli nešto učiniti i sami naprijed krenuti.

## Услов успјеха

Zato što mnogi naši ljudi ne učavaju ovu osnovnu činjenicu, da je selačak nemoin i nazadan i „veprosvjetljen“ dok je god sam, a čim se udruži da postaje bolji, jači i svakom napretku pristupačniji — i upadaju mnogi u grdu pogriješku i nanose silnu nepravdu našem svijetu kad ga pravirivo prikazuju za nesposobna da primi ikačav dobar savjet.

Nije lako učiti u sve teške probleme našeg narodnog života, ali kad se to ozbiljno pročini onda je čovjek već stekao jednu osobinu da daje rabi.

Vrlo je tež k posao u našim teškim prilikama, kod mnogih prepreka, koje su većinom vači sela i selački, provoditi organizaciju — ali kad se savjesno i predano uče u taj posao stvari se onda moraju na boje razvijati. Nije to komandan i gospodski posao, ali bez toga ne može biti ni govor o nekom uspješnom radu u narodu.

Iza ovoga što smo dosad u posljednje vremene opažali u Kotarima, čini nam se da bi se moglo krenuti sa mrteve tачke i kod nas na osnovu ovoga što se već započelo.

Nigdje se kao u Benkovcu ne slaju ljudi koje smo već spomenuli: g. dr. Buntjelić, dr. Kakushkin, Stj. Kulushić, Tane Kalan, B. Maleschewić i dr. Ozđe se načini osnova jednoga dрушta. Dom zdravlja može da bude средишte jednoga organizovanog rada. Upravitelj doma trebao bi da, pored svojih spomenutih drugova, povere na sastanak sve one ljudi sa sela (učitelje, svećenike, itd.) i ostale koji pokazuju volju da učestvaju u narodnom radu, i tu bi se već utvrdila prva osnova za provođenje organizacije a ostalo bi se samo od njih razvijalo prama platna koja se tu utvrđi. A kao saradnici ovdje bi se javili svi oni koji se javlja u na drugim stranama među organizovanim ljudima.

Brije je da se i kod nas počne, ga se onda neće proslaviti kraj vas „kao pored turškog groblja“, jer je krov, da Benkovački radi nerada slični na groblje?

Benkovački 8 novembra. K.

## Zadružari

### udržavajuće se za svoju odbranu

Prestatnik vlasnika "Privredno-kulturne matice za Sveti. Dalmaciju" Pavle Zelić  
Stampa "Nove Štamparije" — Šibenik  
Prestatnik Nikola Čikola,